



ZAJEDNO PREMA ŽUTO PLAVIH CILJEVA

NÄRPES KRAFT FF



Sadržaj

NÄRPES KRAFT FF



Trening juniora	sid 3
Fudbalska zabava – do 8 godina	sid 4
Škola fudbala	sid 4
P/F 6-7 godina	sid 4
P/F 8-12 godina	sid 5
P/F 14-15 godina	sid 6
B-juniori	sid 6
Akademski klubovi	sid 6
Policy vodstva	sid 6
Školovanje vodstva	sid 8
Plan djelovanja u slučaju maltretiranja	sid 8
Registracija	sid 9
Politika protiv droga u Kraft FF-u	sid 9
Timska sredstva	sid 10
Juniorska upravljačka grupa	sid 10
Sekcija juniora	sid 11
Obveze kao igrač i roditelj u Kraft FF	sid 12





Trening juniora

Kraft FF pozdravlja svu djecu koja žele igrati fudbal u regiji. Naš cilj je da stvorimo okruženje u kojem juniori doživljavaju sigurnost i radost. Osnove Kraftovog plana razvoja igrača su sljedeće:



Djeca do 9 godina starosti

Najvažniji zadatak treniranja djece do 9 godina je stvaranje trajnog interesovanja za fudbal. Obuka će se fokusirati na podučavanje djece osnovnim vještinama motorike, koordinacije i fudbala. Aktivnost mora biti prožeta igrom i radošću. Sva djeca u ovom uzrastu bi trebala imati priliku da igraju istu količinu, što znači oko polovine ukupnog vremena utakmice računatog na cijelu sezonu (HAM).



9 till 14-15 godina

Od 9-10 godina do 14-15 godina, trening se fokusira na podučavanje igrača fudbalskim vještinama (taktičkim/tehničkim) potrebnim u fudbalu. Trening da se nauči igrati fudbal je ono što pokreće trening u ovom uzrastu. Čak iu ovom periodu primjenjuje se HAM, ali uz određena ograničenja na osnovu kulture treninga i pohađanja treninga.



14 till 15 godina

Kada igrači imaju 14-15 godina, prelaze u razvojni period u kojem je trening fokusiran na obuku za takmičenje. U nekim slučajevima, talentovani igrači mogu igrati sa starijom grupom. Tokom ovog perioda, igrači će morati početi da se takmiče na konkretniji način u pogledu vremena za igru. HAM se odnosi na utakmice (kultura treninga, pohađanje treninga), ali tokom ovog perioda dolazi do postepene tranzicije kako bi talentiraniji igrači dobili više vremena za igru od ostalih igrača.



16 godina i gore

Nakon 16. godine počinje razvojni period u kojem je zvijezda vodilja Treniraj za pobjedu. To znači da ste i na treninzima i na utakmicama trenirani da pobjeđujete sa svime što to podrazumijeva. Tokom ove razvojne faze, igrači koji su najdalje u razvoju dobijaju najviše vremena za igru. Međutim, svi igrači moraju dobiti vrijeme za igru ako ispunjavaju uslove za kulturu treninga i pohađanje treninga koje zahtijeva fudbalski program.





Trening juniora...

Naš cilj je da igrači odgajani u Kraft FF-u pripadaju svojoj starosnoj grupi dok ne napune 15 godina. To znači da trenirate i igrate utakmice sa svojim vršnjacima. Ukoliko postoje uslovi i potreba za povećanjem količine treninga, moguće je npr. trenirati i/ili odigrati utakmicu sa starijim ekipama. Kraft podstiče saradnju među starosnim grupama od najranije dobi po principu izazova naviše. Međutim, o ovoj vrsti aranžmana uvijek treba razgovarati između odgovornih trenera, koji bi se trebali dogovoriti kako treba urediti situaciju.

Utakmice s vlastitom starosnom grupom uvijek imaju prioritet u slučaju bilo kakvog sudara. Djevojčicama se također može dati prilika da treniraju i igraju sa timovima dječaka po istim principima kao gore.

Izuzeci od pravila pripadnosti vlastitoj starosnoj grupi mogu se odobriti ako za to postoje posebno uvjerljivi razlozi. Motivisanu molbu za promjenu starosne grupe treba poslati mlađoj upravljačkoj grupi, koja potom donosi odluku o tome. Kretanje starosne grupe se ne može odvijati između starosnih grupa bez odobrenja mlađe upravljačke grupe. Pogledajte posljednju stranicu za više informacija o juniorskoj upravljačkoj grupi.

Isto važi i kada se djevojčicama pruži prilika da treniraju i igraju sa timovima dječaka. Ako tim ima mnogo igrača, više timova se mora registrirati kako bi se osiguralo dovoljno vremena za igru po igraču.

Kraftov juniorski tim mora, kao osnovno načelo, da učestvuje u seriji udruženja od osme godine. Igre na turniru juniorskog kupa daju dodatne mečeve i preporučuju se. Svi timovi bi, ako je moguće, trebali učestvovati u jednom kupu godišnje.

Juniorska upravljačka grupa može, na zahtjev, dati timovima u starosnoj grupi 8-10 pravo učešća na juniorskom kup turniru samo ako za to postoje uslovi, odnosno tim ostvari preporučeni broj utakmica tokom sezone i turnir inače ispunjava uslove kvaliteta koji odgovaraju ligi.



Fudbalska zabava – do 8 godina

Kraft FF je odlučio da sarađuje sa osnovnim školama u Närpesu u vezi sa "fudbalskom zabavom" i sa gradom Närpes u vezi sa Knatteligom. Ideja je da se djeca od 1. do 2. razreda upoznaju sa fudbalom u ranim godinama učestvujući u Fotbollskul-u koji se organizuje u Bollhallenu. Lider Fotbollskula je juniorski igrač od 16-19 godina.





Fudbalska škola - Godine 5 – 13

Kraft FF organizuje "Fotbollsskolan" i "Fotbollslekis" u saradnji sa zavodom za odrasle sedmicu tokom ljetnih raspusta. U "Fotbollsskolan" učestvuju djeca od 5-13 godina i podijeljena su prema starosnoj grupi. "Fotbollslekis" fokusira se na tehniku i razumijevanje igre. Učesnici treba da budu u stanju da treniraju fudbal i istovremeno razvijaju prijateljstvo i svoje društvene veštine u prijatnim uslovima.

P/F 6 Igraci

Treninzi: 1-2 timska treninga + utakmice / sedmično
 Veličina lopte: 3
 Vrijeme treninga: maksimalno 75 min
 Timska podjela: Izjednačeni timovi.
 Vrijeme igranja: HAM *

Preporučujemo i pozitivni smo da isprobate nekoliko sportova.

* HAM Polovina vremena za igru je zagarantovana tokom utakmica sezone

P/F 7 Igraci

Treninzi: 1-2 timska treninga + utakmice / sedmično
 Veličina lopte: 3
 Vrijeme treninga: maksimalno 75 min
 Timska podjela: Izjednačeni timovi.
 Vrijeme igranja: HAM *

Preporučujemo i pozitivni smo da isprobate nekoliko sportova.

P/F 8 Igraci

Treninzi: 1-2 puta timski trening + utakmice / sedmično
 Veličina lopte: 3
 Vrijeme treninga: maksimalno 75 min
 Timska podjela: Izjednačeni timovi.
 Vrijeme igranja: HAM*.

Preporučujemo i pozitivni smo da isprobate nekoliko sportova.

P/F 9 Igraci

Trening: 3-5 puta timski trening uključujući utakmice / sedmično
 Veličina lopte: 3
 Vrijeme treninga: maksimalno 75 min
 Timska podjela: Izjednačeni timovi.
 Vrijeme igranja: HAM*.

Preporučujemo i pozitivni smo da isprobate nekoliko sportova.





P/F10 Igraci

Trening: 3-5 puta timski trening uključujući utakmice / sedmično
 Veličina lopte: 4
 Vrijeme treninga: Maksimalno 90 min
 Timska podjela: I zjednačeni timovi.
 Vrijeme igranja: HAM*.

Preporučujemo i pozitivni smo da isprobate nekoliko sportova.

P/F11 Igraci

Trening: 3-5 puta timski trening uključujući utakmice / sedmično
 Veličina lopte: 4
 Vrijeme treninga: Maksimalno 90 min
 Vrijeme igranja: HAM*.

Preporučujemo i pozitivni i smo da isprobate nekoliko sportova.

P/F12 Igraci

Trening: 3-5 puta timski trening uključujući utakmice / sedmično
 Veličina lopte: 4
 Vrijeme treninga: 90 min
 Dani odmora: Igrač treba da ima najmanje 2 dana bez treninga sedmično.
 Vrijeme igre: Mora se dati razumno vrijeme za igru ako je pohađanje treninga igrača najmanje 75% i ako je također poštovao pravila igre tima.

Preporučujemo i pozitivni smo da isprobate nekoliko sportova.

P/F13 Igraci

Trening: 3-5 puta timski trening uključujući utakmice / sedmično
 Veličina lopte: 4
 Vrijeme treninga: 90 min
 Dani odmora: Igrač treba da ima 2 dana bez treninga sedmično.
 Vrijeme igre: Mora se dati razumno vrijeme za igru ako je igrač slijedio pravila igre tima.

Preporučujemo i pozitivni smo da isprobate nekoliko sportova.

P/F14 Igraci

Trening: 3-5 puta timski trening uključujući utakmice / sedmično
 Veličina lopte: 5
 Vrijeme treninga: 90 min
 Dani odmora: poželjno je da igrač ima najmanje 2 dana bez treninga sedmično.
 Vrijeme igre: Mora se dati razumno vrijeme za igru ako je igrač slijedio pravila igre tima.





P/F15 Igraci

Trening:	3-5 puta timski trening uključujući utakmice / sedmično
Veličina lopte:	5
Vrijeme treninga:	90 min
Dani odmora:	Poželjno je da igrač ima 2 dana bez treninga sedmično.
Vrijeme igre:	Mora se dati razumno vrijeme za igru ako je igrač slijedio pravila igre tima.

B-jun (16 - 17 godina)

Trening:	4-5 puta timski trening uključujući utakmice / sedmično
Veličina lopte:	5
Vrijeme treninga:	Najmanje 90 min
Dodatni trening:	Fudbalska linija pruža dodatni jutarnji trening
Dani odmora:	Poželjno je da igrač ima 1-2 dana bez treninga sedmično.
Vrijeme igre:	Mora se dati razumno vrijeme za igru ako je igrač slijedio pravila igre tima.

Akademijski igrači

Trening:	4-5 puta timski trening uključujući utakmice / sedmično
Vrijeme treninga:	Najmanje 90 min
Dodatni trening:	Fudbalska linija pruža dodatni jutarnji trening.
Dani odmora:	Poželjno je da igrač ima 1-2 dana bez treninga sedmično.

U timu Akademije, neki stariji igrači mogu učestvovati kao mentori kako bi pružili rutinu i iskustvo onoga što je potrebno u seniorskom fudbalu.





Policy vodstva

Biti lider u Kraft FF-u znači biti uzor i trener svojim igračima. Lider sa nama preuzima odgovornost, informiše i komunicira na jasan i dobar način. On ili ona takođe treba da budu u stanju da motivišu svoje igrače i ne manje važno, da stimulišu dalji razvoj. Na ovaj način gradimo pozitivan duh u grupi i stvaramo ugodno okruženje za sve naše članove. Lideri u Kraft FF-u poštuju pojedinca, doprinose sigurnosti i otvorenoj klimi, stvaraju participaciju i motivišu ljude da preuzmu odgovornost.

Liderstvo takođe znači obraćanje pažnje na moguće maltretiranje i postupanje u skladu sa utvrđenim akcionim planom udruženja.

Novi lideri u Kraft FF-u će dati izvod iz registra opterećenja za rad sa djecom/mladima za odgovornu osobu koju u tu svrhu imenuje Upravni odbor udruženja (osoba je dužna čuvati povjerljivost).



Razvoj

Lideri moraju slijediti plan obuke koji je postavila udruga:

Pripadnost tima	Preporučena edukacija Mora da je otišao najmanje jedan vođa:
Voditelj 6-9 godina	Početni kurs za fudbalske trenere
Lider 10-14 godina	UEFA C
Lideri 15-20 godina, Kraft I i akademija	UEFA B

Svim liderima se nudi da prisustvuju obukama. Udruženje je odgovorno za troškove za ove obuke. Ostale edukacije ili kursevi vezani za liderstvo prijavljuju se na juniorsku sekciju/upravu udruženja. Od najveće je važnosti da čelnici udruženja prisustvuju i aktivno učestvuju u dogovaranju razvoja udruženja. Na primjer, od najveće je važnosti da trener udruženja bude prisutan na godišnjem inter-nom treningu kako bi se ideja o treningu udruženja implementirala među svim liderima.



Odgovornost

- Lideri moraju slijediti vrijednosti i kodekse ponašanja koje je ustanovilo udruženje.
- Lideri juniorskog tima moraju najmanje dva puta godišnje organizovati informativni sastanak za roditelje.





Regrutacija lidera u udruženju

Juniorska sekcija je odgovorna za regrutaciju lidera, uz konsultacije sa mlađom upravljačkom grupom, odnosno postoje lideri i treneri u timovima do 17 godina. Važno je da se, u pravo vrijeme za narednu sezonu, sagleda potreba za liderima. Što je bolje predviđanje, veća je vjerovatnoća da ljudi koji su uključeni mogu pohađati obuku za treniranje prije nego što započnu svoj zadatak koučinga/ liderstva. Među igračima koji su završili karijeru u reprezentaciji mogu se naći i odgovarajući treneri juniora.



Trening za liderstvo

Plan obuke za lidere:

Važno je da lideri učestvuju na sastancima trenera i vođa tima.

Udruženje nastoji da pod svojim okriljem provodi kurseve kontinuirane edukacije različitih specijalizacija.

- Udruženje svake godine namjerava provoditi neki oblik aktivnosti razvoja udruženja.
- Savez će svake godine obučavati trenere timova za obuku golmana. Odgovoran je glavni trener golmana kluba.
- Obučite sve lidere za upravljanje vanrednim situacijama. Za trening je odgovoran klubski fizioteapeut.
- Po mogućnosti, udruženje provodi i razne oblike sportske psihološke kurseve koji su primjereni različitim starosnim grupama.

Plan akcije u slučaju nasilja

Maltretiranje, šta je to?

Kada jedna ili više osoba uznemirava drugu osobu fizički i/ili psihički. Sva djeca i odrasli odgovorni su za prijavu sumnje na maltretiranje i uznemiravanje svih vrsta, na primjer iz seksualnih, vjerskih ili etničkih razloga.



Postupamo na sljedeći način

- Situacijama nasilja se daje najveći prioritet.
- Lideri djeluju direktno u razgovorima sa uključenima, jedan po jedan.
- Lideri pozivaju nasilnika da promijeni svoje ponašanje.
- Lider kontaktira juniorsku sekciju.
- Obavještavaju se roditelji, i nasilnik i žrtva.
- Ono što se dogodilo i šta je odlučeno je dokumentovano.
- Ako maltretiranje ne prestane, pozivaju se nasilnik i maltretirani kao i roditelji za razgovore sa predstavnikom juniorske sekcije i voditeljima iz tima.
- Ako se maltretiranje nakon toga ne završi, juniorska sekcija će to iznijeti na raspravu, za dalje odluke.





Registracija



Registracija juniora

Svi koji treniraju i igraju sa Kraft FF moraju biti prijavljeni i osigurani prema pravilima Finskog nogometnog saveza.

Registracija se mora obaviti od strane vođe timova u relevantnim timovima. Popunjeni obrasci se dostavljaju licu odgovornom za registraciju igrača saveza. Registracija se mora izvršiti odmah kada počne nova sezona da bi osiguranje vrijedilo.

Policy protiv droga unutar Kraft FF



Policy droga koja pokriva alkohol, duvan i droge

Kraft FF će aktivno raditi na ograničavanju upotrebe droga. Unutar Kraft FF-a moramo se ponašati vjerodostojno u kontaktu sa članovima, roditeljima, kao i sponzorima i društvom općenito, te zaštititi sigurne aktivnosti djece i mladih bez droga. Svrha politike o drogama je preuzimanje dijela društvene odgovornosti, uglavnom doprinoseći odgađanju debija alkohola, ali i smanjenoj konzumaciji alkohola i droga u cjelini. Ovu politiku treba posmatrati kao podršku u radu udruženja protiv droga.

Šta to znači?

Alkohol:

- Alkoholna pića ne bi trebalo da budu prisutna ni među vođama ni aktivnim u vezi sa fudbalskim aktivnostima za decu i mlade, u vezi sa trening kampovima, utakmicama ili putovanjima na i sa utakmica. Prilikom službenih zadataka, Kraft FF i njegovi predstavnici moraju uzeti u obzir politiku.
- Mi u Kraft FF-u svjesni smo da šira javnost i mediji postavljaju veće zahtjeve prema nama nego prema drugim ljudima u društvu, kada je u pitanju odnos prema alkoholu, duhanu i drugim drogama. To znači da su predstavnici udruženja tokom putovanja i drugih službenih zadataka svjesni da predstavljaju udruženje i postupaju u skladu s tim.
- Stariji i viši rukovodioci osiguravaju da budu dobri uzori i shvaćaju važnost dostojanstvenog ponašanja kada predstavljaju Kraft FF.

Tobak:

- Kraft FF će potaknuti mlade ljude da zaštite okolinu bez nikotina i kulturu mladih bez pušenja duhana i snusa.
- Pored onoga što propisuje zakon o duvanu, ne pušimo tokom treninga i utakmica.
- U kontekstu sponzorstava, Kraft FF se suzdržava od takve saradnje koja može potaknuti ili dovesti do povećane upotrebe duhana.

Ostali lijekovi:

- U poslovanju Kraft FF-a potpuno se distanciramo od svake upotrebe droga.
- Upotreba droga i lijekova za poboljšanje učinka prema WADA-ina doping lista je zabranjena. Izuzetak je igrač koji ima ljekarsko uvjerenje za, na primjer, lijek za astmu.

Ako se ne poštuje Kraft FF politika o drogama:

Kršenja politike o drogama se odmah prijavljuju odboru, koji poduzima potrebne mjere.





Timska sredstva

Dozvoljeno je svim timovima u savezu da vode timski fond u kojem možete dobiti sredstva za troškove tima kroz razne aktivnosti koje organizira tim. Sa strane udruženja, važno je da postoji perspektiva pravičnosti i zdrav razum u načinu na koji se upravlja timskim sredstvima. Naravno, treba poštovati zakone i direktive poreskih organa. Sredstva tima moraju biti knjižena u računovodstvu udruženja. Pogledajte posebne informacije o blagajni za više informacija o tome.



Mlada upravljačka grupa

U oktobru-decembru, Upravni odbor udruženja imenuje predsjednika i dva člana mlađe upravljačke grupe. Članovi moraju imati solidnu fudbalsku pozadinu kao igrači i/ili lideri, a treniranje je dobra dodatna zasluga.

Pored njih, u mlađu upravljačku grupu, koja se tako sastoji od ukupno pet članova, uključeni su i predsjednik juniorske sekcije i član Upravnog odbora udruženja. Grupa se bira za jednu kalendarsku godinu.



Zadaci mlađe upravljačke grupe i područja odgovornosti

- Prati da različiti juniorski timovi prate plan treninga igrača udruženja.
- Koordinira i ima pravo odlučivanja u vezi sa sportskom saradnjom između različitih juniorskih timova nakon razgovora sa trenerima i vođama timova. Dodjeljuje (ovlasti odlučivanja) i učestvuje u implementaciji izuzetaka od smjernica u planu obrazovanja, npr. promjena starosne grupe za igrače ili spajanje nekoliko starosnih grupa.
- Organizuje obuku trenera unutar saveza ako je potrebno i ohrabruje/ohrabruje trenere juniorskog tima da učestvuju u obuci trenera u skladu sa zahtjevima u planu obuke igrača Gulblå tråden.
- Organizuje u saradnji sa juniorskom sekcijom i odborom obuku talenata udruženja.
- Aktivan je u razvoju asocijacijskog plana treninga igrača.
- Ima kontakt sa organizacijom fudbalskom saveza po pitanjima koja se tiču obrazovanja trenera, razvoja igrača i regionalnih timova, Huuhkajat, Helmarit i nacionalnih timova.

Juniorska sekcija

Zadaci i područja odgovornosti mlađe sekcije

Svaki juniorski tim imenuje člana u juniorsku sekciju, a izabrani između sebe biraju predsjednika i potpredsjednika, kao i blagajnika i sekretara. Nova juniorska sekcija bira se svake godine u novembru.





Juniorska sekcija...



Najvažniji zadaci i područja odgovornosti su:

- Opšta administracija
 - formulari za prijavu
 - potvrda za osiguranje
 - timska registracija
 - Juniorska naplata u saradnji sa odborom
 - Dresovi I drugi materijal
 - Odgovorni za dvorane
 - socialne medije za juniorske ekipe
 - obuka blagajnika, vođa timova i drugog osoblja
 - informacije roditeljima, informacije blagajniku, informacije treneru i vođi tima
 - spisak kontakt i odgovornih osoba koje se distribuiraju unutar udruženja i odboru (na web stranici).
- Ekonomija
 - izrada budžeta za mlađi odjel uz konsultacije sa odborom
 - Pregled rezultata zarade tokom godine (kvart)
- Domace utakmice Kraftove reprezentacije
 - bollpojkar/-flickor
 - prodaja
- Bus za igrace I njena lista sabirnica
- Juniorska lutrija
- Tehnicki treninzi I takmicenja
- Informacije o juniorskom timu na web stranici
- Fudbalska zabava I skola fudbala
- Zlatna lopta
- Juniorska matura
- Sastanci trenera i vođa tima
- Kampanja regrutacije novih igrača
- Formiranje novih timova u konsultaciji sa mlađom upravljačkom grupom
- Traženje i imenovanje novih trenera u konsultaciji sa mlađom upravljačkom grupom





Posvećenost kao igrač i roditelj u Kraft FF

Kao igrač/roditelj igrača u Kraft FF-u, obavezujem se na:

- da poštuju klubske kodekse ponašanja kao igrači i roditelji
- da plati godišnju juniorsku članarinu udruženja
- da kao roditelj na domaćim utakmicama A tima radi sa pečenjem kobasica i prodajom na kiosku prema stalnom rasporedu između timova gdje prihod ide na naknadu za trenere juniora
- Zadatak dohvaćanja lopti za dječake/djevojke za mlađe igrače na domaćim utakmicama reprezentacije
- prodavati juniorske lutrijske listiće udruženja i učestvovati u razgovorima prilikom postavljanja i demontaže balske sale
- da učestvuje u sopstvenim aktivnostima tima i razgovorima koji se vode radi prikupljanja sredstava za timski fond
- da se kao roditelj / gledalac ponasa na sportski korektan način i da treninge / treniranje prenese na vođe / trenere koje imenuje savez za svaku ekipu
- da poštuje da se interni problemi i sukobi tima istražuju unutar tima.

Mjesto i datum _____

Predsjednik udruženja



Naša misija je fudbal za sviju u našoj regiji

NÄRPES KRAFT FF



Naše vrijednosti su obrazovanje, ambicija i Kraftov duh.



Obrazovanje

Kraft je udruženje koje želi postići uspjeh na mnogo različitih nivoa i koje želi educirati nove talentovane fudbalere. Ali želimo i da negujemo odgovorna i dobra ljudska bića.

Ljudi koji poštuju svoje saigrače i koji cijene da smo svi različiti. Ko uči na svojim greškama i raduje se uspjehu. Zajedno.

Fudbal uči i fizičke i mentalne vještine. Želimo da bude zabavno učiti nove stvari. Mogućnost dijeljenja svakodnevice sa istomišljenicima i zajedničkog razvoja daje životu dodatni začim.

Važno je da kao mladi junior dobijete sigurno okruženje za rast i razvoj. Ali sigurno okruženje je jednako važno za odrasle igrače, porodice igrača i vođa.

Kraft želi biti udruženje koje pomaže pojedincima da prerastu u bolju verziju sebe.



Ambicija

Volja da daju sve od sebe i rade za postizanje uspeha, volja za takmičenjem i pobjedom. Za uspjeh su često potrebni tvrdoglavost i naporan rad. Ali ne možete uvijek pobijediti, da biste uspjeli morate se usuditi na neuspjeh. U Kraftu želimo da se razvijamo i svakim danom postajemo bolji, kako igrači, tako i treneri i lideri. Borba zajedno za postizanje zajedničkih ciljeva je nešto što daje uspomene i prijatelje za cijeli život.

Kraft želi da bude udruženje koje doprinosi unapređenju regionalnog i finskog fudbala.



Kraftov duh

Kraft FF je udruženje za sve. Stvaramo zajednicu u kojoj se svi osjećaju dobrodošli, bez obzira na spol, seksualnu orijentaciju, vjeru, etničku ili nacionalnost. Poštujemo jedni druge i ne prihvatamo diskriminaciju ili maltretiranje. Radimo za ravnopravno udruženje.

Biti dio Krafta donosi radost i strast u život. Zajedno pobjeđujemo i zajedno gubimo. Radujemo se našim uspjesima, ali podržavamo jedni druge u nevoljama. Držimo se zajedno.

Ponosni smo na našu istoriju i osjećamo odgovornost za budućnost. S ponosom nosimo žuto-plave boje i na terenu i van njega. Poštujemo naše protivnike i poštujemo različita mišljenja.

Jednom Kraftovac, uvijek Kraftovac.





BOTNIA FASTENING www.b... NÄRPES KRAFT FF GEOEN





ZAJEDNO PREMA ŽUTO PLAVIH CILJEVA